

Buka ya Thatlhobo


MOPHATO

2

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 1 & 2





Buka ya Thatlhobo

MOPHATO 2 | KGWEDITHARO 1 & 2

SETSWANA

Diteng

TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO: DINTLHA KAKARETSO	1
KGWEDITHARO 1	9
KGWEDITHARO 1: DITEKO TSA PMT	10
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 1	17
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 1	19
KGWEDITHARO 2	27
KGWEDITHARO 2: DITEKO TSA PMT	28
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 2	37
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 2	39
MOPHATO 2 MATLHARE A GO REKOTA A PMT	48



Teko ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo: Dintlha Kakaretso

Ditekanyetso tsa puiiso ka thelelo tsa Mophato wa pele

Ditekanyetso tsa DBE di tlhalosa sentle dipolelo tse di lejeletsweng kwa bofelong ba ngwaga mongwe le mongwe wa dithuto:

Puo	Kwa bokhutlong ba Mophato 1, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:	Kwa bokhutlong ba Mophato 2, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:	Kwa bokhutlong ba Mophato 3, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:
isiNdebele HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
isiXhosa HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
isiZulu HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
Siswati HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
Sepedi HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Sesotho HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Setswana HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Tshivenda HL	40 mdnm	35 mfnm	55 mfnm
Xitsonga HL	40 mdnm	30 mfnm	40 mfnm
Afrikaans HL	40 mdnm	50 mfnm	80 mfnm
SESTWANA HL	40 mdnm	50 mfnm	70 mfnm
SESTWANA FAL	n/a	30 mfnm	50 mfnm

mdnm = medumo e e netsebetseng ka motsotso / mfnm = mafoko a a netsebetseng ka motsotso

MOPHATO 2 | TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO

NHLRP e tshegetsa maikaelelo a DBEa go natlafatsa barutabana go naya barutwana tshegetso e e maleba mo puisong. Tshegetso eno e akaretsa diteko tsa puiso ya molomo tsa Mophato 2 tse di latelang:

Mophato / Kgweditsharo	metsotswana e 60 kitso ya tlhaka le modumo	metsotswana e 60 Puiso ya lefoko	metsotswana e 60/180 Puiso ya temana	Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo
Mophato 2 Kgweditsharo 1	2.1.A (medumo e 60)	2.1.B (mafoko a 60)	2.1.C	2.1.D (Dipotso tse 4)
Mophato 2 Kgweditsharo 2	2.2.A (medumo e 60)	2.2.B (mafoko a 60)	2.2.C	2.2.D (Dipotso tse 4)
Mophato 2 Kgweditsharo 3	2.3.A (medumo e 60)	2.3.B (mafoko a 60)	2.3.C	2.3.D (Dipotso tse 8)
Mophato 2 Kgweditsharo 4	2.4.A (medumo e 60)	2.4.B (mafoko a 60)	2.4.C	2.4.D (Dipotso tse 8)

Go baakanyetsa Diteko tsa Puiso ya Molomo ka Thelelo

- Mo Kgweditsharong nngwe le nngwe, o tla newa dikhopi di le pedi tsa nngwe le nngwe ya teko ya PMT.
 - Khopi ya morutabana - e akaretsa medumo e le mmalwa le mafoko mo moleng mongwe le mongwe.
 - Khopi ya morutwana - e kwadilwe ka mokwalo le bogolo jo bo tshwanetseng.
- Baakanyetsa diteko ka go phuthela dikhopi tsa teko ka bobedi ka polasetiki e e kgomarelang.
 - Seno se go letla go kwala mo khoping ya morutabana, mme wa e phimola go e dirisa gape.
 - Gape e sireletsa khopi ya morutwana gore teko e e tshwanang e dirisiwe gantsi.
- Ela tlhoko: dikhopi tse di kwadilweng mo letlhakoreng le le lengwe la diteko tsa PMT di neetswe jaaka karolo ya pakana ya dipapetlanapuiso.



NHLRP Diteko tsa PMT Go tlhaloganya thulaganyo ya go naya maina

2.1.A - e bontsha **Mophato**

2.1.A - e bontsha **Kgweditsharo**

2.1.A - e bontsha **mofuta wa teko**: puiso ya medumo

Go dira Ditlhatlhobo tsa Puiso ya Molomo ka Thelelo

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng ka go ba naya tirwana ya go kwala.
2. Bitsa barutwana ka bongwe go tla go go buisetsa.
3. Naya morutwana khopi ya setlhangwa sa tlhatlhobo sa morutwana.
4. Baya nako gore e nne nako e e lekanyeditsweng puiso.
5. Bolelela morutwana go buisetsa setlhangwa kwa godimo go fitlhela o re a eme.
6. Bolelela morutwana go tlola medumo / mafoko a ba sa kgoneng go a buisetsa ka bonako.
7. Baya nako ya go buisa mme o reetse morutwana a buisa.
8. Mo khoping ya setlhangwa sa morutabana se se phuthetsweng ka polasetiki e e kgomarelang, dirisa mmakara o o phimolegang go baya khutlo mo:
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a sa le buiseng ka nepagalo
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a le tloang
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a tsayang go feta metsotswana e le 5 go le buisa
9. Fa morago ga nako e e beilweng, bolelela morutwana go emisa, mme o tseye ntlha ya modumo kgotsa lefoko la bofelo le morutwana a le buisitseng.
10. Teko C, diteko tsa puiso ya temana di diretswe go:
 - Puiso ya temana, metsotswana e 60 le
 - Puiso ya temana, metsotswana e 180
11. Dirisa diteko tseno ka tsela e e latelang:
 - Tsamaisa Teko C ka tlwaelo mo metsotswaneng e 60 ya ntlha.
 - Mo metsotswaneng e 60 ya ntlha, reetsa morutwana a buisetsa kwa godimo mme o dire lerontho mo khoping ya gago ya diteko ka phoso nngwe le nngwe e e dirilweng.
 - Morago ga metsotswana e 60, kwala dintlha ka lefoko la bofelo le morutwana a le buisang mo metsotswaneng e 60.
 - Dirisa tshedimosetso eno jaaka dipholo tsa Teko C.
12. Go tswa foo, letla morutwana go tswelela a buisa temana ya Teko C metsotswana e 120 e mengwe kgotsa go fitlhela ba buisa temana yotlhe.
13. Morago ga moo, dirisa Teko D go leka morutwana go tlhaloganya ka molomo.
 - Botsa morutwana potso nngwe le nngwe mme o ba letle go araba.
 - Fa ba sa arabe mo metsotswaneng e le 5–10, botsa potso e e latelang.
 - Fa morutwana a sa fetsa go buisa temana, ba botse fela dipotso tse ba ka kgonang go di araba.

Tlhatlhobo ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo

Go dira Ditlhatlhobo

1

Go dira Puiiso ya Molomo ka Thelelo:

- Go reetsa morutwana a buisa mo nakong e e neetsweng.
- Go baya khutlo mo khoping ya sethangwa sa gago nako nngwe le nngwe fa morutwana a:
- a** Buisa modumo kgotsa lefoko le le fosagetseng
- b** Tlola modumo kgotsa lefoko
- c** Tsaya lobaka lwa metsotswana e le 5 go buisa modumo kgotsa lefoko
- Emisa morutwana fa nako e e neetsweng e fedile.

Fa ke re simolola, buisa sethangwa se. Fa o sa kgone go buisa lefoko, le tlale. Fa selefounu ya me e dira modumo, emisa go buisa.

Simolola.

3

2

Legae la me. Ke na kwa gae. Ke na le mme, rre le nkgonne. Nkoko le ena o na le rona. Re na mo ntlong e ... e tshweu.

4

5

O buisa lefoko 'na' go na le 'nna'.

O paletswe ke go buisa 'tshweu'.

7

Ke a leboga, nako e fedile.

6

2.0.1	80	10000	100000
I have my business. I am from my money, day in and my business. My money and my work are like me. I am like my business. I have my money and I have my work. I have my money and I have my work. I have my money and I have my work.	2	12	20
10	8	30	38
10	8	5	43

Go Balela Puiiso ka Thelelo

1. Dira palogotlhe ya morutwana.
 - Lebelela fa morutwana a feletseng go buisa teng– tsaya dintlha tsa palogotlhe ya mola
 - Ntsha medumo le mafoko a morutwana a sa a buisang mo moleng wa bofelo
 - Se, ke palogotlhe e e lebeleletsweng
2. Go tswa foo, ntsha palo ya mafoko a a beilweng 'dikhutlo' go tswa mo palogotlheng ya (mafoko a a fosagetseng, a a tlotsweng kgotsa a go tserweng nako e telele go buisiwa). Se, se tla go naya palogotlhe ya morutwana.
3. Rekota palogotlhe ya morutwana ya Kgweditsharo.

Ditekanyetso le diteko tsa PMT di mosola tota. Di dira gore ke tlhaloganye sentle gore barutwana ba me ba tlhoka go fitlhelela eng mo ngwageng ono!



Tlhatlhobo ya Puiso ya Molomo ka Thelelo

Go balela dipholo



Go balela puiso ka thelelo:

- Bala mafoko a morutwana a a buisang ka matsotso.
- Ntsha palo ya 'dikhutlo' tse di mo mafokong.
- Rekota palo ya mafoko a a buisitsweng ka nepagalo mo matsatsong.

A ke bone ka moo
Karabo a dirileng
bontle ka teng mo
puisong ya gagwe.



Karabo o dirile diphoso di
le 2, jaanong palogotlhe
ya gagwe ya mafoko a a
nepagetseng a buisitse ka
motsotso ke 30.

Lefoko la bofelo le Karabo a le buitseng ke 'dipaposi'. Ga a buisa mafoko a 6 mo moleng ono, jaanong palogotlhe e lebeletsweng ya mafoko ke 32.

 z_2
$$1 = 32$$

Go rekota dipholo tsa PMT


1. Lenaneo le akaretsa *Matlhare a go Rekota a PMT*.
2. Dikhopi tsa dijithale tsa Matlhare a go Rekota tsa PMT tsa NHLRP di ka bonwa mo webosaeteng ya NECT.
3. Dirisa matlhare a go rekota ano go rekota dipholo tsotlhe tsa PMT ngwaga otlhe.

Go dirisa Matlhare a Dipholo le Difiromo tsa Ditshekatsheko


1. Lenaneo gape le akaretsa *Foromo ya Tshekatsheko ya PMT* ya Kgweditharo nngwe le nngwe.
2. Seno se tshwanetse go dirisiwa go kwala diphoso tsa barutwana, go thusa ka go baakanya boemo.
 - Dirisa foromo eno ka dinako tsotlhe tsa thulaganyo ya diteko.
 - Dira letshwao mo kholomong e e maleba ya go nyalana nako le nako fa morutwana a dira phoso.
 - Fa o setse o feditse ka diteko, dira palogotlhe ya go nyalana ya modumo le lefoko lengwe le lengwe.
3. Baya diphoso tse di diriwang kgafetsa kwa pele go baakanya boemo ka tsela e e latelang:
 - **Medumo:** Ruta barutwana botlhe modumo gape. Go tswa foo, mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang, netefatsa gore o akaretsa modumo oo mo go kopanyeng, go kgaoganya le ditirwana tsa go bopa mafoko.
 - **Mafoko:** Boeletsa medumo e e leng mo lefokong le barutwana botlhe. Boeletsa bokgoni ba go kopanya le barutwana botlhe. Bitsa barutwana ka bongwe go kopanya le go kgaoganya mafoko. Mo dibekeng tse mmalwa tse di latelang, tlhoma mogopolo mo go kopanyeng le ditirwana tsa go bopa mafoko.
 - **Puiso ya Temana:** Dira poeletso ya puiso ya setlhangwa seo ka tsela e e latelang:
 - Buisetsa barutwana setlhangwa kwa godimo, fa ba go latela mo dibukeng tsa bona.
 - Buisa setlhangwa mmogo le barutwana, o ba bontsha lebelo le segalo.
 - Bitsa ditlhopho tse di farologaneng tsa barutwana go buisetsa karolwana ya setlhangwa kwa godimo.
 - Mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang, tswela ka go baya poeletso ya puiso ya ditlhangwa tse di farologaneng kwa pele.
 - **Go tlhaloganya ka molomo:** Sekaseka bothata mme o neelane ka go baakanya boemo ka tsela e e latelang:
 - **Fa barutwana ba sa kgone go buisa temana yotlhe, kgotsa ba kgaratlha ka mafoko a le mantsi:** Tswela ka go aga bokgoni jwa go dumisa le thelelo. Ruta barutwana go buisa le go kopanya medumo, go ikatisa go kopanya le go kgaoganya mafoko, go dira poeletso ya puiso ya ditlhangwa.
 - **Fa barutwana ba sa tlhaloganye diteng tsa ditemana:** Tlhoma mogopolo mo go ageng tlotlofoko le lemorago la kitso. Buisetsa barutwana ba gago dikgang tse dintsi ka moo o ka kgonang.
 - **Fa barutwana ba tlhaloganya temana fela ba sa kgone go araba dipotso:** Tlhoma mogopolo mo go ruteng bokgoni ba go tlhaloganya ka nako ya puisokopanelo. Tlhalosa bokao ba potso. Bontsha barutwana gore ba ka bona karabo ya potso jang. Naya barutwana katiso e ntsi ya go araba dipotso ka molomo.
4. Dirisa dipholo go tlhabolola ditlhopa tsa gago tsa puisokaelo ka ditlhopho kwa tshimologong ya Kgweditharo nngwe le nngwe.

MOPHATO 2 | TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO

- Baya barutwana ba ba nang le maduo a a kwa godimo thata mmogo. Ditlhopha tseno di ka nna tsa bo di le dikgolo go sekae.
 - Baya barutwana ba ba nang le maduo a a kwa tlase thata mmogo. Leka go dira gore ditlhopha tseno e nne tse dinnye ka mo go ka kgonegang ka teng.
5. Sala morago dipholo tsa morutwana mongwe le mongwe go rarala diKgweditharo.
- Ela tlhoko maduo a morutwana mongwe le mongwe a a boneng mo ditekong tsa diKgweditharo.
 - Ela tlhoko barutwana ba bontshang tswelelopele kgotsa ba ba sa bontsheng tswelelopele.
 - O tla tshwanelwa ke go dirisa nako e e oketsegileng le barutwana bano, o dira ka tsela e e tshwanetseng go tokafatsa dipholo tsa bona.
6. Ela tlhoko palogare ya maduo a phaposiborutelo go ya ka diKgweditharo. Fa o lemoga gore ga go tokafale kgotsa o bona maduo a phaposiborutelo a wela kwa tlase, akanya ntlha e e latelang:
- Akanya ka nako ya go ruta e e latlhegileng kana e e kgoreleditsweng mo Kgweditharong eno. Gakologelwa go baya dithuto tsa go buisa kwa pele mo isagweng.



KGWEDITHARO 1



Kgweditharo 1: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.1.A

Khopi ya morutabana

medumo e 60 / metsotswana e 60

a	l	E	t	N	ts	ng	tl	Kg	aa	10
o	i	s	M	w	tlh	nts	tšh	ntlh	tsh	20
mm	Nn	ee	Ny	th	G	k	d	B	r	30
kh	oo	š	uu	ô	Tšh	ntsh	rr	Nth	Tlh	40
ny	tš	Th	Š	kg	u	h	P	f	j	50
Rr	Nts	nth	Ntsh	Ntlh	Kh	nn	Ny	ph	tl	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 2.1.A Khopi ya morutwana									
a	l	E	t	N	ts	ng	tl	Kg	aa
o	i	s	M	w	tlh	nts	tšh	ntlh	tsh
mm	Nn	ee	Ny	th	G	k	d	B	r
kh	oo	š	uu	ô	Tšh	ntsh	rr	Nth	Tlh
ny	tš	Th	š	kg	u	h	P	f	j
Rr	Nts	nth	Ntsh	Ntlh	Kh	nn	Ny	ph	tl

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 2.1.B Khopi ya morutabana mafoko a 60 / metsotswana e 60										
lala	tia	alela	ena	sala	maano	batho	ngaka	lengena	tlase	10
wena	selo	meme	wisa	pula	ntsholo	tshaba	ntshaba	borre	tlhola	20
tsena	tlile	kgetsi	meedi	ngena	tsela	ntate	duma	alafa	huma	30
mmogo	nyelela	dipoo	dišiti	phelo	ntsala	tlhoka	di'tšhaba	dintho	nthusa	40
tšale	tsela	mmino	dišaka	nna	gore	pega	mowa	seke	noka	50
tshela	šetse	tlhomane	Rremogolo	tsholane	maaka	dikgetsi	nôka	phakela	phuta	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 2.1.B Khopi ya morutwana									
lala	tia	alela	ena	sala	maano	batho	ngaka	lengena	tlase
wena	selo	meme	wisa	pula	ntsholo	tshaba	ntshaba	borre	tlhola
tsena	tlile	kgetsi	meedi	ngena	tsela	ntate	duma	alafa	huma
mmogo	nyelega	dipoo	dišiti	phefo	ntsala	tlhoka	dišhaba	dintho	nthusa
tšale	tsela	mmino	dišaka	nna	gore	pega	mowa	seke	noka
tshela	šetse	tlhomane	Rremogolo	tsholane	maaka	dikgetsi	nôka	phakela	phuta

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.1.C

Khopi ya morutabana

Go buisa ditemana / metsotswana e 60 & 180

Rotlhe re tlhoka metsi, dijo, letsatsi le mowa	8
go tshela. Ditshedi tsotlhe di tlhoka go ja dijo	17
tse di maleba gore di tshele sentle. Mebele	25
ya rona e tlhoka metsi gore e kgone go	34
dira sentle. Metsi a thusa dirwe tsa mmele	42
go phepafatsa mmele. Letsatsi le re naya	49
bothitho. Batho ba ba bonang letsatsi go le	57
gonnye ba nna le marapo a a bokoa.	65
Mafatlha a rona a tlhoka mowa o o phepha	74
gore a dire sentle. Fa mowa o leswafadiwa,	82
batho ba nna le malwetse a mafatlha. Dijo	90
di otlala le go nonotsha mmele. Batho ba	98
tshwanetse go ja dijo tsa dikotla.	104

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.1.C

Khopi ya morutwana

Rotlhe re tlhoka metsi, dijo, letsatsi le mowa go tshela. Ditshedi tsotlhe di tlhoka go ja dijo tse di maleba gore di tshele sentle. Mebele ya rona e tlhoka metsi gore e kgone go dira sentle. Metsi a thusa dirwe tsa mmele go phepafatsa mmele. Letsatsi le re naya bothitho. Batho ba ba bonang letsatsi go le gonnye ba nna le marapo a a bokoa.

Mafatlha a rona a tlhoka mowa o o phepha gore a dire sentle. Fa mowa o leswafadiwa, batho ba nna le malwetse a mafatlha. Dijo di otlala le go nonotsha mmele. Batho ba tshwanetse go ja dijo tsa dikotla.



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.1.D

Khopi ya morutabana

Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo tse 4

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

1. Re tlhoka go ja dijo dife gore re tshele sentle?

Karabo: maungo, merogo, mae matokomane, dinawa le nama

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

2. Ke eng se re sa tshwanelang go se ja thata?

Karabo: sukiri

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

3. Ke ka ntlha ya eng fa dintshi di sa tshwanela go kotama mo dijong?

Karabo ya morutwana: Dintshi di rwala ditwatsi/leswe; dintshi di leswe; ga re itse gore dintshi di ne di kotame mo go eng se se ka leswafatsang dijo tsa rona/di dira dijo tsa rona go nna bosula/di ka re lwadisa

Mofuta wa Dipotso: Tlhatlhobo le Tshekatsheko

4. O ikutlwa jang fa o sa robale sentle mo masigong a a latelanang?

Karabo ya morutwana: Ke nna fela ke lapile, ke tenega ka bonako, ke nna ke galefile, ga ke batle go dira tiro, jj.

Tsiboso: Fa morutwana a ka re o ikutlwa sentle, fetola potso 4 jaana:

O akanya gore bana ba bangwe ba ka ikutlwa jang fa ba sa robale sentle mo masigong a a latelanang?



Foromo ya TShekatsheko ya Kgweditharo 1

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2 Kgweditharo 1

Foromo ya TShekatsheko

Medumo 2.1.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 2.1.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
a			lala		
l			tia		
E			alela		
t			ena		
N			sala		
ts			maano		
ng			batho		
Tl			ngaka		
Kg			lengena		
aa			tlase		
o			wena		
i			selo		
s			meme		
M			wisa		
w			pula		
tlh			ntsholo		
nts			tshaba		
tšh			ntshaba		
ntlh			borre		
tsh			tlhola		
mm			tsena		
Nn			tlile		
ee			kgetsi		
Ny			meedi		
th			ngena		
G			tsela		
k			ntate		
d			duma		
B			alafa		
r			huma		

MOPHATO 2 | FOROMO YA TSHEKATSHOKO YA KGWEDITHARO 1

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2 Kgweditharo 1

Foromo ya Tshekatsheko (tswelelediso)

Medumo 2.1.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 2.1.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
kh			mmogo		
oo			nyeela		
š			dipoo		
uu			dišiti		
ô			phefo		
Tšh			ntsala		
ntsh			tlhoka		
rr			ditšhaba		
Nth			dintho		
Tlh			nthusa		
ny			tšale		
tš			tsela		
Th			mmino		
Š			dišaka		
kg			nna		
u			gore		
h			pega		
P			mowa		
f			seke		
j			noka		
Rr			tshela		
Nts			šetse		
nth			tlhomane		
Ntsh			Rremogolo		
Ntlh			tsholane		
Kh			maaka		
nn			dikgetsi		
Ny			nôka		
ph			phakela		
tl			phuta		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 2 Kgweditharo 1

Thulaganyothuto ya Ngwaga e e tlabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) Kgweditharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditharong ya 1

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	Anela kgang e e nang le tshimologo, bogare le bokhutlo.
 Medumopuo	Dira mafoko ka ditumanosi tse dikhutshwane.
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe. O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko. O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng. Araba dipotso tse di tlhamaletseng. O dira ponelopele. O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng. O dira diphopholetso tsa kitso.
 Mokwalo	Kopolola le go kwala dipolelo tse dikhutshwane a tlhokometse popego ya ditlhaka e e siameng.
 Go kwala	Kwala dipolelo tse 3 tsa Dikgang tsa gagwe a dirisa medumo e a ithutileng yona, mafoko a pono, ditlhakakgolo le dikhutlo.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

Anela kgang e e nang le tshimologo, bogare le bokhutlo.

Tirwana

- Dira seno go ya kwa bofelong ba Kgweditharo.
- Kopa barutwana go akanya ka kgang e ba e ratang thata ya bona.
- Ba tlhalosetse gore ba tllile go go anela kgang.

Ditekanyetso

Bolelela barutwana gore fa ba anela kgang, ba tshwanetse go:

- Anele kgang ka tatelano e e siameng: e tshwanetse go nna le tshimologo, bogare le bokhutlo
- Bue dilo gangwe: ba seka ba ipoeletsa
- Ba itse se ba yang go se bua: ba ikatise go anela kgang

Tiragatso

- Naya barutwana metsotso e le mmalwa go akanya ka dikgang tsa bona.
- Ba letle go gadimana ba bua mme ba anele molekane kgang ya bona.
- Bolelela barutwana go thala setshwantsho se se nang le mafoko sa karolo ya kgang, fa o ntse o reeditse barutwana ba bangwe.
- Bitsa barutwana ka bongwe go go anela kgang e ba e ratang thata ya bona.
- Tlhatlhoa morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
POPEGO LE TATELANO	Morutwana o anela bonnye jwa kgang ka tatelano e e fosagetseng. Tshimologo, bogare le bofelo ga di tlhomamisega sentle.	Morutwana o anela bontlhanngwe jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng. Tshimologo, bogare le bofelo di a tlhomamisega ka dinako dingwe.	Morutwana o anela bontsi jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng. Tshimologo, bogare le bofelo di a tlhomamisega.	Morutwana o anela kgang ka tatelano e e nepagetseng. Tshimologo, bogare le bofelo di a tlhomamisega e bile di a kgatlhisa.
Thelelo	Morutwana o ikhutsa kgafetsa, wa okaoka le go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana ka dinako dingwe o a ikhutsa, a okaoka le go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana o anela kgang ka thelelo mme o ikhutsa ka dinako dingwe le go okaoka kgotsa go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana o anela kgang ka thelelo le go itshepa, ntle le go ikhutsa, go okaoka kgotsa go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.



Medumopuo

Dira mafoko ka ditumanosi tse dikhutshwane.

Tirwana

- Dira se mo Bekeng ya 7 ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhophu.
- Dirisa tiro ya 'Aga mafoko' mo tsebeng ya 51 ya Bukapuiso ya Ditumiso.
- Bolelela barutwana gore ba tshwanetse go aga mafoko a mantsi ka moo go ka kgonegang ka teng mo metsotsong e le 5.
- Kgobokanya dibuka tsa bona mme o tshwaye le go bala palo ya mafoko a a agilweng sentle.
- Tlhatlhoba moithuti mongwe le mongwe o dirisa memorantamo o o fa tlase.

Memorandamo

Abela barutwana maduo go fitlha kwa godimo ga maduo a le 20 ka tsela e e latelang:

- Maduo a le 1 mo lefokong lengwe le lengwe le le nepagetseng le le kwadilweng.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maamong a mangwe.

Palo ya mafoko a a kwadilweng ka nepagalo	LEGATO
1 - 5	1
6 - 10	2
11 - 15	3
16 - 20	4



Puiso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe.

O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko.

O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng.

Tirwana

- Seno se ka dirwa mo Bekeng ya 7 kgotsa ya 8.
- Ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhophu bitsa leloko lengwe le lengwe la setlhophu go tla go go buisetsa ka nosi.
- Kopa morutwana go buisetsa nngwe ya ditlhangwa tse di latelang tsa 'buisetsa kwa godimo' go tswa mo Bukapuiso ya Ditumiso.: tsebe 52, tsebe 59.

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go go buisetsa setlhangwa kwa godimo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maamong a mangwe.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dikgono tsa go dumisa mafoko	Morutwana o tlhoka tshegetso e ntsi ya medumopuo go tswa go morutabana go buisa lefoko le a sa le itseng. Morutwana o kgaratlhela go kgaoganya mafoko ka dinoko kgotsa medumo.	Morutwana o leka go dirisa medumopuo fela o tlhoka tshegetso go tswa go morutabana. Morutwana a ka kgaoganya mafoko ka dinoko kgotsa medumo ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana o dirisa medumopuo le dinoko go dumisa modumo wa mafoko a a sa itsiweng mme nako le nako o tlhoka thuso go kopanya medumo go nna lefoko.	Morutwana o dirisa medumopuo le dinoko go dumisa modumo wa mafoko a a sa itsiweng mme gantsi a ka kopanya medumo go nna lefoko.
Mafoko a a tlhagelelang kgafetsa	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a le mmalwa.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa amangwe.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a le mantsi.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa otlhe a a rutilweng
Thelelo le maikutlo	Morutwana o ikhutsa kgapetsa, o tlola mafoko e bile o a peleta. Morutwana ga a buise ka maikutlo.	Morutwana o buisa bogolo ba kgang mme o a peleta. Morutwana o buisa ka maikutlo go le gonnye.	Morutwana o buisa bogolo ba kgang ka thelelele ka maikutlo.	Morutwana o buisa kgang ka thelelo le ka maikutlo a mantle.



Go tlhaloganya

Araba dipotso tse di tlhamaletseng.

O dira ponelopele.

O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng.

O dira diphopholetso tsa kitso.

Tirwana

- Se se ka diriwa ka nako nngwe le nngwe go simolola ka beke 4–7
- Dirisa kgang ya Bukakgolo kgotsa Kgobokanyo ya Ditlhangwa go tswa mo bekeng e e fetileng.
- Baya barutwana mo maemong a a siameng go fetsa tiro.
- Go tswa foo, biletsa barutwana kwa tafoleng ya gago ka bongwe go feleletsa tlhatlhobo.
- Kopa barutwana go araba 1–2 ya potso mofuta mongwe le mongwe ka ga setlhangwa:

Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha

1. Mang.?
2. Eng...?
3. Leng...?
4. Jang...?
5. Kae...?

Ponelopele

1. O akanya gore go tla diragala eng se se latelang? Goreng?
2. O akanya gore kgang e tla fela jang? Goreng?

Tatelano

1. Go diragetse eng kwa tshimologong ya kgang?
2. Go diragetse eng kwa bokhutlong jwa kgang?
3. Go diragetse eng morago...?
4. Go diragetse eng la ntlha: ... kgotsa...?

Diphopholetso tsa kitso

1. O ka dira diphopholetso tsa kitso dife... go tswa mo...?
2. O akanya jang...?
3. Goreng o akanya gore...?

Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha	Morutwana o kgaratlha go gopola dintlha tsa kang, le fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang ka nepagalo fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tsotlhe tsa kang fa a botsolotswa.
Ponelopele	Morutwana o kgaratlha go dira ponelopele e e amogelesegang.	Morutwana o dira ponelopele e e amogelesegang ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana o dira diponelopele tse di amogelesegang mme o kgaratlha go tshegetsa karabo ya gagwe.	Morutwana o dira diponelopele tse dintle e bile o kgona go tshegetsa karabo ya gagwe.
Tatelano	Morutwana ga a kgone go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng, le fa a tshegetswa.	Morutwana o kgona go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng ka nepagalo mme a bona tshegetso.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo ka nepagalo go tswa mo setlhangweng fela o tsaya nako.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo tsotlhe ka bonako le ka nepagalo go tswa mo setlhangweng.
Phopholetso ya kitso	Morutwana o kgaratlha go dira diphopholetso tsa kitso ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ka tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ntle le tshegetso tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di siameng ka moanelwa kgotsa tiragalo e e tswang mo kgannyeng, ntle le tshegetso.



Mokwalo

Kopolola le go kwala dipolelo tse dikhutshwane a tlhokometse popego ya ditlhaka e e siameng.

Tirwana

- Dira seno mo Kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Ela tlhoko bokgoni ba morutwana mongwe le mongwe ba go bopa ditlhaka ka nepagalo, go laola bogolo le diphatlha mo magareng ga mafoko, le go kwala ka lebelo le le siameng.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go bopa ditlhaka	Go le gantsi morutwana o kgaratlha go gopola fa a simololang teng le kwa a yang teng. Ditlhaka di le dintsi ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana ka dinako dingwe o kgaratlha go gopola tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka dingwe ga di a bopiwa sentle.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka di bopilwe sentle mme go tlhokega kelotlhoko ya bophepa.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakanyne di bopilwe sentle le ka bophepa.
Go kopolola dipolelo	Morutwana o kwalela ka bonya mme o kgaratlha go fetsa dipolelo. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tlhomama.	Morutwana o fetsa dipolelo fela o dira diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tlhomama ka dinako dingwe.	Morutwana o fetsa dipolelo ntle le diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go le gantsi go tlhomame.	Morutwana o fetsa dipolelo ntle le diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go tlhomame.




Go kwala

Kwala dipolelo tse 3 tsa Dikgang tsa gagwe a dirisa medumo e a ithutileng yona, mafoko a pono, ditlhakakgolo le dikhutlo.


Tirwana

- Dira se ka nako ya dithuto tsa go Kwala mo Bekeng ya 4.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Tshimologo	Kakanyo e marara go e tlhaloganya kgotsa ga se ya gagwe – o kopisitse sekai sa morutabana.	Kakanyo ya gagwe e a tlhaloganyesega e bile o itshimoletse yona fela e tshwana le sekai.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe e bile o itshimoletse yona.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe o itshimoletse yona e bile o itlhametse yona.
Go kwala: Popego ya polelo	Morutwana o dira diphoso di le 3 kgotsa go feta tsa popego ya polelo.	Morutwana o dira diphoso di le 2 tsa popego ya polelo.	Morutwana o dira phoso e le 1 ya popego ya polelo.	Morutwana o bopa dipolelo tsotlhe ka nepagalo.
Boleele	Morutwana o lekile go kwala polelo e 1 mme ga e a felela.	Morutwana o kwadile polelo e 1 e e feletseng.	Morutwana o kwadile dipolelo tse 2 tse di feletseng.	Morutwana o kwadile dipolelo tse 3 tse di feletseng.
Go kwala: Matshwao a puo	Morutwana o kgaratlha go dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka go tshwana le ka nepagalo, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo fela o kgaratlha ka matshwao a mangwe a puo.	Ka dinako dingwe morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.	Go le gantsi morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.



KGWEDITHARO 2



Kgwedittharo 2: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.2.A

Khopi ya morutabana

medumo e 60 / metsotswana e 60

a	o	u	ê	L	b	k	R	M	n	10
i	e	D	s	Ô	w	p	y	a	F	20
G	h	I	E	j	s	b	ê	š	I	30
ng	O	kh	U	aa	ny	tl	K	th	H	40
ph	R	ii	w	ny	mm	Oo	G	ee	D	50
ng	K	Q	kg	tš	ts	X	tl	Y	C	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 2.2.A Khopi ya morutwana									
a	o	u	ê	L	b	k	R	M	n
i	e	D	s	Ô	w	p	y	a	F
G	h	I	E	j	S	b	ê	š	I
ng	O	kh	U	aa	ny	tl	K	th	H
ph	R	ii	W	ny	mm	Oo	G	ee	D
ng	K	Q	kg	tš	ts	X	tl	Y	C

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 2.2.B Khopi ya morutabana mafoko a 60 / metsotswana e 60										
eta	sela	nôka	fela	sala	kotara	ša	kgomo	lwesa	omisa	10
dilwana	matlho	nkoko	neêla	wisetsa	lwala	tswala	bošwa	monko	hupa	20
pula	duma	nkhula	wena	hema	tšale	khumo	senya	enaka	tola	30
rwesa	apaya	romela	ntwa	tshimo	nyorwa	ntšwa	kgotlelo	gagwe	fokotsa	40
tšhoko	nkgisa	boikobo	khumula	lokwa	pagama	lesole	apola	tshiamo	direla	50
tshwana	dikwalo	meneêlo	selwana	efoga	jalo	dujwa	tšhotlho	dintwa	nkgo	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 2.2.B Khopi ya morutwana									
eta	sela	nôka	fela	sala	kotara	ša	kgomo	lwesa	omisa
dilwana	matlho	nkoko	neêla	wisetsa	lwala	tswala	bošwa	monko	hupa
pula	duma	nkhula	wena	hema	tšale	khumo	senya	enaka	tola
rwesa	apaya	romela	ntwa	tshimo	nyorwa	ntšwa	kgotlelo	gagwe	fokotsa
tšhoko	nkgisa	boikobo	khumula	lokwa	pagama	lesole	apola	tshiamo	direla
tshwana	dikwalo	meneêlo	selwana	efoga	jalo	dujwa	tšhotlho	dintwa	nkgo

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.2.C

Khopi ya morutabana

Go buisa ditemana / metsotswana e 60 & 180

Ke nako ya go ya kwa serapeng sa	8
diphologolo.	9
“A re yeng go bona diphologolo! “ga rialo	17
mme.	18
“A re yeng!” bana ba goa ka boitumelo.	24
“Re tla tsamaya ka koloi,” rre a araba.	32
“Go tla nna monate!” bana ba bua ba tlola.	41
Fa ba goroga kwa serapeng sa diphologolo,	48
ba ya go bona ditshwene. Go ne go na le	58
tshwene e tona. Gape ba bona dikgabo tse	66
dinnye.	67
Go tloga foo ba ya go bona kwena e kgolo. E	78
ne e na le mmala o motala, e le mo letamong	89
la ditlhapi.	91
“Kwena ele e ntshositse,” ga rialo mme.	98
“Nna ke a e rata!” ga rialo Dineo.	106
“Le nna ke akanya gore e a kgatlha,” ga rialo	116
rre.	117
Morago ba ne ba ya go bona dithaga.	125
“Bona mebala ya dinonyane tsele!” ga rialo	132
Tiro.	133

“Ruri e a tsabakela!” mme a akgela.	140
“Reetsang melodi ya tsona,” ga rialo Dineo.	147
“Nna nka e reetsa letsatsi lotlhe!” ga rialo rre.	156
E ne e le nako ya dijotshegare.	163
“Nna ke tshwerwe ke tlala,” ga rialo mme.	170
“Le rona e re tshwere!” bana ba mo tlatša.	179
“Nna nka ja kwena yotlhe!” ga rialo rre a	188
nyenya.	189
Fa ba ya kwa dijong, phikoko ya kgabaganya	197
mo tseleng.	199
“Ke rata phikoko ele!” ga rialo mme.	206
“Ke akanya gore ke nonyane ya masego!” rre	214
a araba.	216

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.2.C

Khopi ya morutwana

Ke nako ya go ya kwa serapeng sa diphologolo.

“A re yeng go bona diphologolo! “ga rialo mme.

“A re yeng!” bana ba goa ka boitumelo.

“Re tla tsamaya ka koloi,” rre a araba.

“Go tla nna monate!” bana ba bua ba tlola.

Fa ba goroga kwa serapeng sa diphologolo, ba ya go bona ditshwene. Go ne go na le tshwene e tona. Gape ba bona dikgabo tse dinnye.

Go tloga foo ba ya go bona kwena e kgolo. E ne e na le mmala o motala, e le mo letamong la ditlhapi.

“Kwena ele e ntshositse,” ga rialo mme.

“Nna ke a e rata!” ga rialo Dineo.

“Le nna ke akanya gore e a kgatlha,” ga rialo rre.

Morago ba ne ba ya go bona dithaga.

“Bona mebala ya dinonyane tsele!” ga rialo Tiro.

“Ruri e a tsabakela!” mme a akgela.

“Reetsang melodi ya tsona,” ga rialo Dineo.

“Nna nka e reetsa letsatsi lotlhe!” ga rialo rre.

E ne e le nako ya dijotshegare.

“Nna ke tshwerwe ke tlala,” ga rialo mme.

“Le rona e re tshwere!” bana ba mo tlatša.

“Nna nka ja kwena yotlhe!” ga rialo rre a nyenya.

Fa ba ya kwa dijong, phikoko ya kgabaganya mo tseleng.

“Ke rata phikoko ele!” ga rialo mme.

“Ke akanya gore ke nonyane ya masego!” rre a araba.



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.2.D

Khopi ya morutabana

Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo tse 4

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

1. Ba lelapa ba etetse kae?
Ba lelapa ba etetse serapa sa diphologolo.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

2. Rre o rile a ka ja eng?
Rre o rile a ka ja kwena yotlhe.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

3. Bana ba ne ba ikutlwa jang ka go ya go bona diphologolo?
Bana ba ne ba tletse boitumelo.

Mofuta wa Dipotso: Tlhatlhobo le Tshekatsheko

4. O akanya gore ba lelapa ba ratile phologolo efe go gaisa? goreng?
Karabo ya morutwana fela fa e na le lebaka le le tsamaisanang le kgang.
Ke akanya gore ba ratile dithaga ka ntlha ya mebala le melodi ya tsona.



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditharo 2

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2 Kgweditharo 2

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 2.2.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 2.2.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
a			eta		
o			sela		
u			nôka		
ê			fela		
L			sala		
b			kotara		
k			ša		
R			kgomo		
M			lwesa		
n			omisa		
i			dilwana		
e			matlho		
D			nkoko		
s			neêla		
Ô			wisetsa		
W			lwala		
p			tswala		
y			bošwa		
a			monko		
F			hupa		
G			pula		
h			duma		
I			nkhula		
E			wena		
j			hema		
S			tšale		
b			khumo		
ê			senya		
š			enaka		
I			tola		

MOPHATO 2 | FOROMO YA TSHEKATSEKO YA KGWEDITHARO 2

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2 Kgweditharo 2

Foromo ya Tshekatsheko (tswelediso)

Medumo 2.2.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 2.2.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
ng			rwesa		
O			apaya		
kh			romela		
U			ntwa		
aa			tshimo		
ny			nyorwa		
tl			ntšwa		
K			kgotlelo		
th			gagwe		
H			fokotsa		
ph			tšhoko		
R			nkgisa		
ii			boikobo		
W			khumula		
ny			lokwa		
mm			pagama		
Oo			lesole		
G			apola		
ee			tshiamo		
D			direla		
ng			tshwana		
K			dikwalo		
Q			meneêlo		
kg			selwana		
tš			efoga		
ts			jalo		
X			dujwa		
tl			tšhotlho		
Y			dintwa		
C			nkgo		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 2 Kgweditharo 2

Thulaganyothuto ya Ngwaga e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) Kgweditharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditharong ya 2:

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	O reetsa dikgang le maboko mme o lemoga kakanyokgolo, dintlha le tatelano ya ditiragalo tsa kgang.
 Medumopuo	O bopa mafoko a a nang le bobotlana medumo tlhakapedi di le tharo tse di dintšhwa tsa ditumanosi. O bopa mafoko a ditlhaka di le 3, 4 le 5 a dirisa kopanyo ya ditumammogo tse di rutilweng mo Kgweditharong eno.
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe. O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko. O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng. Araba dipotso tse di tlhamaletseng. O dira ponelopele. O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng. O dira diphopholetso tsa kitso.
 Mokwalo	O kwala ditlhakanyane le ditlhakakgolo tshotlhe tsa mokwalo o o sa tshwaraganang ka boitshepo le nepo. Dirisa sekgala se se maleba fa gare ga mafoko.
 Go kwala	Kwala setlhangwa se se tlhagisang maikutlo jaaka karata ya tebogo kgotsa lekwalo. Kwala kgang ya gagwe ya bonnye temana e le 1 (dipolelo di le 5) a dirisa letlhomeo la go kwala.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBLO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

O reetsa dikgang le maboko mme o lemoga kakanyokgolo, dintlha le tatelano ya ditiragalo tsa kgang.

Tirwana

- Dira se mo Bekeng ya 5 kgotsa ya 6 ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhophla.
- Bitsa barutwana ka bongwe go tla kwa tafoleng ya gago.
- Botsa morutwana mongwe le mongwe dipotso tse di latelang ka kgang ya kgobokanyo ya ditlhangwa ya Beke ya 4: Lesego o dirisa disekirini.

O lemoga kakanyokgolo

Dipotso:

- O akanya gore kgang eno e ne e le ka ga eng?
- O ithutile eng mo kgannyeng eno?

Dikarabo:

- Ga re a tshwanela go fetsa nako e ntsi mo disekirining.
- Re tshwanetse go dira nako ya go nna le balelapa le ditsala.
- Fa re tsaya nako e ntsi re lebile disekirini, re latlhegelwa ke maitemogelo a mangwe a mantsi a a molemo.

Go gakologelwa dintlha

Dipotso:

- Ke mang yo o neng a batla gore Lesego a bake?
- Ke mang yo o neng a batla gore Lesego a tshameke kgwele ya dinao?
- Ke mang yo o neng a batla go utlwa ka beke ya ga Lesego?

Dikarabo:

- Mmè o ne a batla gore Lesego a bake.
- Sapho o ne a batla gore Lesego a tshameke kgwele ya dinao.
- Nkoko o ne a batla go utlwa ka beke ya ga Lesego.

Tatelano ya ditiragalo

Dipotso:

- Lesego o ne a dirisa mogala wa ga mang la ntlha, la bobedi le la bofelo?

Dikarabo:

- Lesego o ne a dirisa mogala wa ga Nkoko la ntlha.
- Lesego o ne a dirisa mogala wa ga Mmè la bobedi.
- Lesego o ne a dirisa mogala wa ga Rre la boraro.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
O lemoga kakanyokgolo	Dikgaratlho tsa go neela karabo e le nngwe e e nepagetseng kwa ntle ga tshegetso ya morutabana.	Morutwana o neela karabo e le 1 e e nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 2 tse di nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 3 tse di nepagetseng.
Go gakologelwa dintlha	Dikgaratlho tsa go neela karabo e le nngwe e e nepagetseng kwa ntle ga tshegetso ya morutabana.	Morutwana o neela karabo e le 1 e e nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 2 tse di nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 3 tse di nepagetseng.
Tatelano ya ditiragalo	Dikgaratlho tsa go neela karabo e le nngwe e e nepagetseng kwa ntle ga tshegetso ya morutabana.	Morutwana o neela karabo e le 1 e e nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 2 tse di nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 3 tse di nepagetseng.



Medumopuo

O bopa mafoko a a nang le bobotlana medumo tlhakapedi di le tharo tse di dintšhwa tsa ditumanosi.

O bopa mafoko a ditlhaka di le 3, 4 le 5 a dirisa kopanyo ya ditumammogo tse di rutilweng mo Kgweditharong eno.

- Mo dikeng 2–7, barutwana ba wetsa tirwana ya go Bopa mafoko ka mo Bukapuisong ya Ditumiso.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano phutha dibuka tsa barutwana go di lekola.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Palo ya mafoko a a nepagetseng a a bopilweng mo bekeng nngwe le nngwe	Ka palogare, morutwana o bopa mafoko a le 0–3 ka beke.	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 4–6 beke nngwe le nngwe.	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 7–9 beke nngwe le nngwe.	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 10 kgotsa go feta beke nngwe le nngwe.
Tiriso ya tatelano ya ditumanosi	Morutwana o tila go bopa mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.	Morutwana o na le bokgoni jwa go bopa mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.	Morutwana o na le bokgoni jo bo itumedisang jwa go bopa mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.	Morutwana o na le bokgoni jo bo gaisang jwa go bopa mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.
Tiriso ya ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o tila go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o na le bokgoni jwa go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o na le bokgoni bo bo tseneletseng jwa go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o na le bokgoni jo bo gaisang jwa go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.



Puiso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe.

O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko.

O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng.

Tirwana

- Seno se ka dirwa mo Bekeng ya 7 kgotsa ya 8.
- Ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhopho bitsa leloko lengwe le lengwe la setlhopho go tla go go buisetsa ka nosi.
- Kopa morutwana go buisa go tswa mo Bekeng 6 kgotsa 7 ka Labotlhano setlhangwa sa 'Puisetsogodimo' se se bonwang ka mo Bukapuisong ya Ditumiso.

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go go buisetsa setlhangwa kwa godimo.
- Tlhathoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dikgono tsa go dumisa mafoko	Morutwana o tlhoka tshegetso e ntsi ya medumopuo go tswa go morutabana go buisa lefoko le a sa le itseng. Morutwana o kgaratlhela go kgaoganya mafoko ka dinoko kgotsa medumo.	Morutwana o leka go dirisa medumopuo fela o tlhoka tshegetso go tswa go morutabana. Morutwana a ka kgaoganya mafoko ka dinoko kgotsa medumo ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana o dirisa medumopuo le dinoko go dumisa modumo wa mafoko a a sa itsiweng mme nako le nako o tlhoka thuso go kopanya medumo go nna lefoko.	Morutwana o dirisa medumopuo le dinoko go dumisa modumo wa mafoko a a sa itsiweng mme gantsi a ka kopanya medumo go nna lefoko.
Mafoko a a tlhagelelang kgafetsa	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a le mmalwa.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa amangwe.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a le mantsi.	Morutwana o buisa bontsi jwa mafoko ka bonako.
Thelelo le maikutlo	Morutwana o ikhutsa kgapetsa, o tlola mafoko e bile o a peleta. Morutwana ga a buise ka maikutlo.	Morutwana o buisa bogolo ba kgang mme o a peleta. Morutwana o buisa ka maikutlo go le gonnye.	Morutwana o buisa bogolo ba kgang ka thelelele ka maikutlo.	Morutwana o buisa kgang ka thelelo le ka maikutlo a mantle.



Go tlhaloganya

Araba dipotso tse di tlhamaletseng.

O dira ponelopele.

O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng.

O dira diphopholetso tsa kitso.

Tirwana

- Se se ka diriwa ka nako nngwe le nngwe go simolola ka beke 4–7.
- Dirisa kgang ya Bukakgolo kgotsa Kgobokanyo ya Ditlhangwa go tswa mo bekeng e e fetileng.
- Baya barutwana mo maemong a a siameng go fetsa tiro.
- Go tswa foo, biletsa barutwana kwa tafoleng ya gago ka bongwe go feleletsa tlhatlhobo.
- Kopa barutwana go araba 1–2 ya potso mofuta mongwe le mongwe ka ga setlhangwa:

Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha

1. Mang.?
2. Eng...?
3. Leng...?
4. Jang...?
5. Kae...?

Ponelopele

1. O akanya gore go tla diragala eng se se latelang? Goreng?
2. O akanya gore kgang e tla fela jang? Goreng?

Tatelano

1. Go diragetse eng kwa tshimologong ya kgang?
2. Go diragetse eng kwa bokhutlong jwa kgang?
3. Go diragetse eng morago...?
4. Go diragetse eng la ntlha: ... kgotsa...?

Diphopholetso tsa kitso

1. O ka dira diphopholetso tsa kitso dife... go tswa mo...?
2. O akanya jang...?
3. Goreng o akanya gore...?

Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha	Morutwana o kgaratlha go gopola dintlha tsa kang, le fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dintsi tsa kang ka nepagalo.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tsotlhe tsa kang ka nepagalo.
Ponelopele	Morutwana o kgaratlha go dira ponelopele e e amogelesegang.	Morutwana o dira ponelopele e e amogelesegang ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana o dira diponelopele tse di amogelesegang mme o kgaratlha go tshegetsa karabo ya gagwe.	Morutwana o dira diponelopele tse dintle e bile o kgona go tshegetsa karabo ya gagwe.
Tatelano	Morutwana ga a kgone go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng, le fa a tshegetswa.	Morutwana o kgona go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng ka nepagalo mme a bona tshegetso.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo ka nepagalo go tswa mo setlhangweng fela o tsaya nako.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo tsotlhe ka bonako le ka nepagalo go tswa mo setlhangweng.
Phopholetso ya kitso	Morutwana o kgaratlha go dira diphopholetso tsa kitso ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ka tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ntle le tshegetso tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di siameng ka moanelwa kgotsa tiragalo e e tswang mo kgannyeng, ntle le tshegetso.



Mokwalo

O kwala ditlhakanye le ditlhakagolo tshotlhe tsa mokwalo o o sa tshwaraganang ka boitshepo le nepo.

Dirisa sekgala se se maleba fa gare ga mafoko.

Tirwana

- Dira seno mo Kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Ela tlhoko bokgoni ba morutwana mongwe le mongwe ba go bopa ditlhaka ka nepagalo, go laola bogolo le diphatlha mo magareng ga mafoko, le go kwala ka lebelo le le siameng.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go bopa ditlhaka	Go le gantsi morutwana o kgaratlha go gopola fa a simololang teng le kwa a yang teng Ditlhaka di le dintsi ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana ka dinako dingwe o kgaratlha go gopola tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka dingwe ga di a bopiwa sentle.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka di bopilwe sentle mme go tlhokega kelotlhoko ya bophepa.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakanyne di bopilwe sentle le ka bophepa.
Sekgala fa gare ga mafoko	Diphatlha magareng ga mafoko ga di a tlhomama mme diphatlha magareng ga mafoko di dikgolo thata kgotsa di dinnye thata.	Diphatlha magareng ga mafoko ga di a tlhomama ka di nako dingwe mme/ kgotsa diphatlha magareng ga mafoko di dikgolo thata kgotsa di dinnye thata.	Diphatlha magareng ga mafoko ga di a tlhomama ka dinako dingwe kgotsa di dikgolo thata kgotsa dinnye thata.	Diphatlha magareng ga mafoko di tlhomame ka dinako tsotlhe.



Go kwala

Kwala setlhangwa se se tlhagisang maikutlo jaaka karata ya tebogo kgotsa lekwalo. Kwala kang ya gagwe ya bonnye temana e le 1 (dipolelo di le 5) a dirisa letlhomiso la go kwala.

Tirwana 1

- Dira se ka nako ya dithuto tsa go Kwala mo Bekeng ya 4.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP gore barutwana ba kwalele tsala lekwalo kgotsa karata ya poso.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

Tirwana 2

- Dira se ka nako ya dithuto tsa go Kwala mo Dibekeng 2 kgotsa 3.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP gore barutwana ba kwale kgang ya bonnye temana e le 1 ba dirisa letlhomeso la go kwala.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Boitlhamedi jwa temana	Kakanyo e marara go e tlhaloganya kgotsa ga se ya gagwe – o kopisitse sekai sa morutabana.	Kakanyo ya gagwe e a tlhaloganyesega e bile o itshimoletse yona fela e tshwana le sekai.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe e bile o itshimoletse yona.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe o itshimoletse yona e bile o itlhametse yona.
Go kwala: Popego ya polelo	Morutwana o dira diposo di le 3 kgotsa go feta tsa popego ya polelo.	Morutwana o dira diposo di le 2 tsa popego ya polelo.	Morutwana o dira phoso e le 1 ya popego ya polelo.	Morutwana o bopa dipolelo tsotlhe ka nepagalo.
Boleele	Lekwalo le temana ka bobedi di dikhutshwane thata e bile ga di a felela.	Lekwalo kgotsa temana e khutshwane thata kgotsa ga e a felela.	Lekwalo le temana ka bobedi di feletse mme nngwe ya tsona e khutshwane go se kae.	Lekwalo le temana ka bobedi di feletse e bile di boleele jo bo nepagetseng.
Go kwala: Matshwao a puo	Morutwana o kgaratlha go dirisa ditlhakagolo le dikhutlo ka go tshwana le ka nepagalo, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dirisa ditlhakagolo le dikhutlo ka nepagalo fela o kgaratlha ka matshwao a mangwe a puo.	Ka dinako dingwe morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.	Go le gantsi morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.
O dirisa matlhaodi	Morutwana o kgaratlha go tsenya matlhaodi mo dipolelong.	Morutwana ka dinako tse dingwe o tsenya matlhaodi a a maleba mo dipolelong.	Morutwana o tsenya matlhaodi a a maleba mo dipolelong jaaka go tlhokega.	Morutwana o tsenya matlhaodi a a kgatlhisang mo dipolelong jaaka go tlhokega.

[illegible]

MOPHATO 2 | MOPHATO 2 MATLHARE A GO REKOTAA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2

Matlhare a go Rekota a PMT: Puiso ya lefoko

[illegible]

MOPHATO 2 | MOPHATO 2 MATLHARE A GO REKOTA A PMT

[illegible]

